

Duvha la Mitambo ya Phukha




Namusi ndi
duvha la
mitambo ya
phukha.







N̄e ndi a kona u fhufha
nzambo. Ndi a fhufha
nda ya nt̄hantha.
Ni nga zwi konavho?







Nñe ndi a kona u gidima.
Ndi gidima nga luvhilo luhulu.
Ni nga zwi konavho?





Nñe ndi a kona u raha bola.
Ndi i raha ya ya kule.
Ni nga zwi konavho?






Nñe ndi a kona u
posa bola. Ndi i posa
ya ya nthantha.
Ni nga zwi konavho?





Nñe ndi a kona u gavha.
Ndi gavha zwavhudi nga maanda.
Ni nga zwi konavho?






N^{ñe} ndi a kona u bambela.
Ndi bambela nga luvhilo.
Ni nga zwi konavho?





Nñe ndi a kona u
rwa bola. Ndi i rwa
ya ya kule. Ni nga
zwi konavho?






Ri nga kunda.
Ri vhakundi.
Rothe ri vhakundi!

Ri kunda ri
rothe.





Zwirendo zwanu

Nwana wa mvuvhu u ya u tamba

Nwana wa mvuvhu u ya u tamba

mulamboni nga madi a tshi tamba.

"Ndo xela, wee!" a ralo, "Ndi ndothe zwe nndaya."

"Ngavhe ndo vha ndi tshi elelwa haya."



Lusunzi na ndou

Vhukatikati shovuni la miomva ngei huñwe,

Ndi he lusunzi lwa kanda ndou kha tshikunwe.

Ndou ya tsengisa mitodzi ya ñuñuna.

"Wa da wa mmbaisa nga u nkanda."




Nyito dza u vhala nga zwigwada



1

Talutshedzani khonani yanu uri hu khou bvelela mini tshifanyisoni tshiñwe na tshiñwe. Zwino vhudzani khonani yanu uri ndi tshifanyiso tshifhio tshine tsha tea u vha tsha u thoma, tsha vhuvhili, tsha vhuraru na tsha vhuna. Anetshelani khonani itshi tshiñori ni tshi shumisa maipfi anu.



2

Vhalani mbudziso ni vhudze khonani yanu phindulo dzadzo.

- Thoho ya tshiñori ndi ifhio?
- Ndi phukha dzifhio dzi re tshiñorini itshi?
- Ndi mitambo ifhio yo fhambananaho ine vhana vha tamba?
- Ni vhona u nga itshi tshiñori ndi tsha vhukuma?
- Maipfi a no ri "Ni nga zwi konavho" a wanala lungana tshiñorini itshi?
- Mutambo une na u funesa ndi ufhio? Ngani?



3

Shumisani maipfi na zwifanyiso uri zwi ni thuse ni tshi dzenisa maipfi o teaho a u fhedzisa mafhungo. Nwalani ayo mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

thuda

ndou

dagaladzhie

thoho



"Ndi a kona u gavha," hu amba _____.



"Ndi a kona u posa," hu amba _____.



"Ndi a kona u fhufha nzambo," hu amba _____.



"Ndi a kona u gidima," hu amba _____.



4

Nwalani maipfi a re kha khɔlomo ya u thoma.

Tevhedzani nga u nwala maipfi a re na mutevhetsindo na linwe na linwe lao.

ruma	suma	luma	lema	rema
fara	para	ruma	gara	suma
kana	pana	sema	rema	tana
hona	tona	pana	mona	hata



5

Itelani iñwe ya phukha idzi garata. Shumisani fureme i re afho fhasi kha u ita garata yanu.

gidima	bambela	vhala	imba
raha	tshina	posa	ola

Ri a vusa _____

Olani tshifanyiso.

Ndo zwi vhona uri ni a

kona u _____ nga maanda.

Ni a zwi kona, wee!

Nñe ndi konesa nga

maanda u _____.

I bva kha _____